



Estagi CULTURAL

Tot Nivèl

Estagi de tres jorns en immersion a Castans per
aprene o se perfeccionar en lenga occitana

Del 10 al 12 d'octòbre de 2012

Thème du stage :

CASTANS e PRADELLES CABARDÈS, comunias ajocadas



Notrefamille.com

Situées au pied du point culminant de la Montagne Noire, ces deux communes bien particulières recèlent des trésors de ressources montagnardes qui permirent la survie des hommes. D'une part, l'air y est aussi pur que l'eau et la convivialité occitanes réputée y est comme une seconde nature.

Partons à la recherche de l'âme occitane et de la paix montagnarde tout en appréhendant les bases de la lenga d'òc.

Castans e Pradelles Cabardès, comunias ajocadas. Situadas al pè del som de la montanha negra, aquelas doas comunias plan particularas tenon de tresors de ressorgas montanhòlas que permetèron la subresvida dels òmes. D'una part, l'aire i es tan blos que l'aiga e la convivialitat occitana tan famosa i es coma una segunda natura.


Le CFPO vous propose une expérience linguistique et humaine inoubliable. Apprenez à parler la langue autochtone en alliant plaisir et efficacité grâce à un programme stimulant porté par une équipe pédagogique nombreuse et dynamique.



Grasilha de l'estagi CULTURAL

CASTANS

dels 10 al 12 d'octòbre de 2012

	Dimècres 10	Dijòus 11	Divendres 12	
8h30	Acuèlh	Acuèlh	Acuèlh	
8h45				
9h00	Presentacion de l'estagi	Cap a Pradèlas Cabardès	Cossí vas?	
9h15				
9h30				
9h45	Rescontre amb lo cònsol, presentacion de la comuna.	Rescontre amb lo cònsol, istoric e vesita dels sites remirables	Los vèrbs irregulars mai frequents	
10h00				
10h15				
10h30				
10h45				
11h00	Fonetica e elements gramaticals basics cossí se presentar		Cants	
11h15				
11h30				
11h45				
12h00	REPAIS		Cap al rescontre amb la gastronomia montanhòla, repais amb lo club dels ancians	
13h30	Cap al camin dels riussets, Quintaina, Escandèla, La farga... fedariá, cabrariá...	Passejada cap a l'aigavèrs las glacièras		
13h45				
14h00				
14h15				
14h30				
14h45				
15h00	 <small>patrimoinefrance</small>	Localizacion espaciala e temporal		afortiment
15h15				
15h30				
15h45				
16h00	Vesita de Laviála font, forn e molin	Vespertin/ rescontre amb de locutors naturals	Bilanç e aital s'acaba...	

*Programa susceptible d'èsser modificat

La pédagogie :

Surprenez-vous ! Du café pris en commun le matin à la fin de la journée, les activités seront en langue occitane, vous permettant de faire en peu de temps des progrès pharamineux.

Offrez-vous le plaisir d'apprendre tout en profitant d'une visite guidée, d'un atelier de danse, de cuisine, de chant... Vous l'aurez compris, la pédagogie utilisée est de type dynamique, interactif et communicatif qui stimule l'apprenant, dès le premier jour, à s'exprimer en occitan, via des bases grammaticales appliquées dans divers supports, conversations, travaux de groupes, jeux de rôles...

Possibilité de prise en charge selon le public

Inscriptions avant le 3 octobre 2012

Les Tarifs (individuels payants) :

Coût : **140 €** (cours + hébergement + repas)

Adhésion 2012 (obligatoire) : **10,00 €**

Renseignements complémentaires (organisation, trajet...) veuillez nous contacter 04.67.28.75.36

Pour vous inscrire veuillez nous retourner le bulletin d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé à l'ordre du CFPO

Bulletin d'inscription

Estagi « CASTANS » del 10 al 12 d'octòbre de 2012

Nom et rèirenom : _____
(Nom et prénom)

Adreça : _____
(Adresse)

Còde postal / vila : _____
(Code Postal / Ville)

Telefòn / telefonet : _____
(Téléphone / Portable)

Corrièl : _____
(Messagerie Électronique)



L'OCCITAN UNA LENGA UNA CULTURA

« Estagi CULTURAL » du CFPO de Béziers (34)

« Faites l'expérience d'un apprentissage différent »



Entresenhas e inscripcions

(Renseignements et inscriptions)

Centre de Formacion Professionala Occitan

7 carrièra Franklin - 34500 BESIÈRS

7 rue Franklin – 34500 BÉZIERS

Tel : 04.67.28.75.36 – Fax : 04.67.28.75.39

Courriel : cfpo@cfpoccitan.org

Site internet : www.cfpoccitan.org

**De nos tornar mandar al CFPO – 7 rue Franklin – 34500 BESIERS
amb lo reglament :**

Entresenhas per la constitucion del dorsièr d'inscripcion :

Compreni : *plan* *un pauc* *pas brica*
je comprends bien un peu pas du tout

Parli : *correntament* *un pauc* *pas brica*
je parle couramment un peu pas du tout

Jonhi un chèc de :

140,00 € (còst estagi) soi ja aderent(a) al CFPO per 2012 / n° de carta d'aderent : _____

150,00€ (còst estagi + carta d'aderent) soi pas aderent(a) al CFPO per 2012

Albergament : per mai d'entresenhas 04.67.28.75.36